

	UNIVERZITET U ZENICI FILOZOFSKI FAKULTET	Logo Fakulteta
---	---	----------------

ELABORAT O POKRETANJU STUDIJSKOG PROGRAMA

1. OPĆE INFORMACIJE	
1.1. Naziv studijskog programa	TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1.2. Šef/voditelj studijskog programa	Van.prof.dr. Edina Solak
1.3. Nivo studijskog programa	I ciklus: dodiplomski
1.4. Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija	profesor turskog jezika i književnosti

2. UVOD	
2.1. Razlozi za pokretanje studija	<p>Posebnost bosanskohercegovačke kulture i tradicije, naslijeđa i njihovog kompaktilnog spoja sa tradicijom Turske; potreba spoja tradicionalnog i savremenog; nastojanje za originalnim transponiranjem znanstvenih sadržaja u nastavne sadržaje; sofisticirano stručno znanje i postojana vrijednosna koncepcija. Stručna osposobljenost <i>diplomiranih profesora turskog jezika i književnosti</i> i prepoznatljivost dugo očekivanim slojem akademski obrazovanih osoba koje iz kompleksno postavljenog konteksta svoje naobrazbe nastoje promišljati, realizirati stručnu podršku konkretnijih, čvršćih i djelotvornijih veza između Bosne Hercegovine i Republike Turske. Osoba koja stekne stručno zvanje <i>diplomirani profesor turskog jezika i književnosti</i> na Filozofskom fakultetu u Zenici bila bi opskrbljena neophodnim teorijsko-aplikativnim kompetencijama za nesmetano i kvalitetno obavljanje poslova za koje se educira. Pošto naša društvena zajednica ulazi u savremene evropske tokove života i rada, poslovanja i društvenog djelovanja, neophodno je činiti i značajne promjene u načinu obrazovanja novih kadrova fleksibilnijim formama studija kako za nastavne pozive tako i druge vidove društvenog djelovanja – što znači da će otvaranjem navedenog odsjeka biti otvorene mogućnosti studiranja i sticanja zvanja profesora turskog jezika i književnosti, koji će moći odgovoriti različitim zahtjevima i potrebama društva: da budu profesori u osnovnim i srednjim školama, da mogu raditi stručne i odgovorne poslove u medijskim i izdavačkim kućama, kulturnim i pedagoškim institucijama, državnim organima – da njeguju i razvijaju ljepotu pisane i kazane riječi.</p>
2.2. Procjena svrsishodnosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru	<ul style="list-style-type: none"> - broj osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona - broj učenika u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona - broj angažiranih i broj nedostajućih nastavnika i profesora turskog jezika i književnosti u osnovnim školama - broj angažiranih i broj nedostajućih profesora turskog jezika i književnosti u srednjim školama
2.3. Usklađenost s misijom i strategijom OJ/Univerziteta	Uzimajući u obzir političke odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Turske danas, ali i višestoljetnu zajedničku historiju na kulturno-

	obrazovnom, naučnom i svakom drugom nivou, otvaranje Odsjeka za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zenici podrazumijeva oslonac budućeg razvoja ovih odnosa. Studij stranog jezika i književnosti temeljni je studij na svakom univerzitetu koji razvija humanističke, pedagoško-psihološke i edukacijske naučne i stručne discipline. Stoga je u interesu Univerziteta da unutar svojih organizacionih jedinica ima i studij turskog jezika i književnosti.
2.4. Uporedivost studijskog programa s programima drugih visokoškolskih ustanova u BiH i šire	Program studija je usklađen sa programskim studijima iste vrste na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, ali i sa programskim studijima u Republici Turskoj.
2.5. Povezanost s lokalnom zajednicom (privreda, javne institucije)	Povezanost sa osnovnim i srednjim školama i institucijama u oblasti kulture (muzej, biblioteka, pozorište, medijske kuće), ali i povezanost sa sličnim institucijama diljem Turske.

3. OPĆI DIO	
3.1. Naučno-stručno područje studijskog programa	TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
3.2. Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.)	4 godine
3.3. Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija	240 ECTS bodova
3.4. Uslovi upisa na studij	Položen prijemni ispit/ocjene iz predmeta relevantnih za studij
3.5. Ishodi učenja	<ul style="list-style-type: none"> - afirmiranje turskog jezika u našem društvu i ovladavanje kompetencijama za neposrednije susretanje; afirmiranje ekonomske, kulturne obrazovne i tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske - ovladavanje jezikom, kulturom i civilizacijom turkijskih naroda - upoznavanje sa zvaničnim dokumentima Carstva i osposobljavanje za čitanje istih (diplomatika i paleografija) - promoviranje ekonomskih, tehničkih, socijalnih, kulturoloških i obrazovnih programa saradnje - nadilaženje nedjelotvornog i nerelanog okvira studija koji osposobljava stručnjake za rad s ljudima (podrška, pomoć) u formu tehniciranog znanja strogo razdvojenog od vrijednosnog aspekta života - ovladavanje savremenim temeljnim kompetencijama u kojima je znanje samo dio kompetencija za budućnost (timski rad, osjetljivost za principe sinergije, umijeće organiziranja ljudskih resursa) - poticanje i razvijanje svijesti o važnosti jezika i književnosti u nacionalnoj kulturi, kao i o važnosti nacionalne kulture - primjena i povezivanje stečenih znanja iz različitih jezičkih disciplina i rješavanje novih i složenih problema - primjena stečenih znanja iz turske historije, književnosti i kulture, te njihovo povezivanje s lingvističkim znanjima - interpretiranje različitih književnih tekstova - samostalna izrada nastavnih materijala - analiza i adekvatna primjena postupaka naučne i školske interpretacije književnog teksta - sposobnost pisanja stručnog rada iz područja obuhvaćenih studijem (književne kritike, prikaza, recenzije i sl.) - sposobnost pisanja kraćeg naučnog rada iz područja lingvistike i književnosti - ispravno služenje savremenim pojmovima iz svih područja koje obuhvata studij
3.6. Mogućnost zapošljavanja i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja	U skladu sa predviđenim ishodima učenja studenti koji završe ovaj studij mogu raditi u institutima, diplomaciji, privredi, školama, medijskim kućama, različitim kulturnim institucijama, izdavačkim kućama, institutima, i to kao profesori, prevodioci, lektori, korektori, urednici, izdavači, istraživači, redaktori, medijatori...
3.7. Mogućnost nastavka studija	nastavak studija na drugom ciklusu – postdiplomski studij/magistarski studij

4. OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA	
4.1. Popis obaveznih i izbornih predmeta s brojem sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem EC(A)TS bodova-nastavni plan (prilog: Tabela 2)	
4.2. Opis svakog predmeta-nastavni program (prilog: Tabela3)	
4.3. Struktura studija (broj semestara, veličina grupa za predavanja i vježbe/seminare)	Nastava traje 8 semestara (4 akademske godine). Broj studenata na predavanjima i vježbama zavisi od broja studenata upisanih na pojedinu godinu studija. Broj studenata na vježbama pravi se prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona).
4.4. Uslovi upisa u sljedeći semestar	odslušan i ovjeren prethodni semestar
4.5. Završetak studija:	
a) Način završetka studija	položeni svi ispiti dodiplomskog studija
b) Uslovi za odbranu završnog dodiplomskog rada	
c) Postupak odbrane završnog dodiplomskog rada	